



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bibela E Reng Ka Boitshwaro (Temperance)? — Karolo 2 · Ditemana tsa KJV le Dinomoro tsa Strong

KAROLO 2 · THUTO E NTSHA E E AGILWENG MO THUTONG YA MOTHEO YA BAEBELE

Boitshwaro jo bo tekanyeditsweng — Thuto e e Theilweng ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Boitshwaro ke thata ya motho e e retologetseng mo go ene ka boene. Motheo o setse o e beile fa fatshe: boitshwaro ke go itshwara sentle, leungo la Mowa; mme motho yo o e latlhang o a itekanya, fela jaaka Ahabe a ne a itekanya go dira bosula. Jaanong basupi ba bafsa ba tla mo boammaruring joo bo tshwanang. Lefoko la Segerika ke egkrateia (G1466, go itshwara), le agilwe mo go kratos (G2904, maatla) — maatla a ka fa teng, go laola boene jwa gago. Lefoko la kgale ke mashal (H4910, go busa), lefoko la mmusi; mme monna yo o botlhale o baya lefoko leo mo moweng wa motho ka boene. Ela tlhoko se sentle: motho a ka thopa motse mme a nna a thopilwe ke dikeletso tsa gagwe ka boene. Yo o busang mowa wa gagwe o molemo go feta yo o thata; yo o senang taolo ke motse o o thubegileng, o se nang mabota, mme mmaba mongwe le mongwe o tsena fela jalo. Fa e le gore leungo le, le gola mo Moweng, e seng mo tlhologong ya boleole. Nna botlhale mo mogopolong. Disa. Laola mmele. Ikemisetsa mo pelong ya gago, jaaka Daniele a ne a ikemisetsa. Sia, jaaka Josefa a ne a sia. Gonne bopelotlhomogi bo re ruta go itlhotlha bosaitumeleng le dikeletso tsa lefatshe, mme motho yo o itshwarang o siana go tsamaisa serwalo se se sa feleng. Batlisisa gone thata.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Boitshwaro ke eng, mme bo tswa kae — a bo tswa mo tlhologong e e boleole, kgotsa mo Moweng?
2. Motho yo o busang moya wa gagwe ke mang, mme motho yo o senang taolo mo go one ke mang?
3. Motho yo o itshwarang ka boitshwaro o laola mmele wa gagwe jang, mme ke serwalo sefe se se mo lebagang?

MOTHEO O O SETSENG WA BEILWE — BOITSHWARO

THE FOUNDATION → BOIKGAPO KE PUSO YA MOYA, LEUNGO LA MOYA (GALATIA 5:23).

THE FOUNDATION → AHABE O NE A SENA TAOLO MO KENELONG YA GAGWE, MME O NE A ITSHWANTSHA GO DIRA BOSULA (1 DIKGOSI 21:20).

MOTHEO → ESAWU O NE A RANTSHA BOSWA JWA GAGWE KA GO JA SEJO SE LE SENGWE (BAHEBERA 12:16).

MOTHEO → EVA O NE A BONA + A EELETSA + A TSAYA = KELETSO YA NAMA + KELETSO YA MATLHO + BOIKGOGOMOSO JWA BOTSHELO (GENESIS 3:6; 1 JOHANE 2:16).

MOTHEO → KERESTE O ITHUTILE KUTLO MO DILONG TSE A DI BOGILENG (BAHEBERU 5:8).

THE FOUNDATION → KERESETE O NE A IKOKOBETSA MME A NNA KUTLO GO GO FITLHA LOSONG (PHILIPIPI 2:8).

THE FOUNDATION → MOTHOMONGWE LE MONGWE YO O LWANANG MO MASISIPANENG O ITSHWARA SENTLE MO DILONG TSOTLHE (1 BAKORINTHE 9:25).

Karolo e ya 2 e tihomamisa boammaaruri jo bo tshwanang go tswa mo bapaking ba basha.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“boitshwaro” — **G1466 egkrateia** — boitshwaro, boikgapo
tsholofelo, boikgapo: ga go na molao o ganetsanang le dilo tse

“o a boitshwaro” — **G1467 egkrateuomai** — go itshwara ka boikgonelo
motho mongwe le mongwe yo o gagamalelang go fenywa o itshwara sentle mo dilong tsotlhe

“Boitshwaro” — **G1468 egkrates** — thata mo selong, na le bogogi, na le boitshwaro
tekanyetso, siamo, boitshepo, itshwaro

“Fokolwa” — **G3525 nepho** — go itlwa mofine, go nna botlhale, go nna disi
Nnang tekatekano, nnang phakela

“Ka boitshwaro” — **G4996 sophronos** — ka mogopolo o o tekatekano, ka tekatekano
re tshwanetse go tshela ka boitshwaro, ka tshiamo, le ka bomodimo

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ela tlhoko lelapa la mafoko, gonne a mararo a tswa ntleng e nngwe. egkrateia (G1466, boitshwaro) ke leungo ka boyona; egkrateuomai (G1467, go itshwara ka thata) ke tiro ya go go dira; egkrates (G1468, yo o nonofileng mo selo) ke motho ka boyena, jaaka mo go Tito 1:8 — yo o botlhale, yo o siameng, yo o boitshepo, yo o itshwarang. Le mararo otlhe a agiwe mo go kratos (G2904, thata) — bogosi, maatla, thata. Modimo o tlhophile lefoko la MAATLA go leungo leno. Boitshwaro ga bo se bokoa; ke thata e retologetseng mo teng, motho a laola bogolo jwa gagwe. Le gape ela tlhoko nepho (G3525, go itima beine): Strong a re bolela go nna botlhale, go nna tlhagafetse. Motho yo o itshwarang ke motho yo o disitseng.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“puso” — **H4910 mashal** — go laola, go busa, go tsholetsa puso
yo o laolang moya wa gagwe o botoka go na le yo o thopang motse

“puso” — **H4623 matsar** — taolo, tshwaro
yo o senang go laola moya wa gagwe

“boletse” — **H7760 sum** — go baya, go tsenya, go tlhoma
Daniele o ne a ikaeletse mo pelong ya gagwe gore a ka se ke a itshepolole

“Tshabile” — **H5127 nus** — go tshaba, go falola
o ne a tlogela seaparo sa gagwe mo seatleng sa gagwe, mme a tshaba

(Megopolo ya me — diane tse pedi tse di bua thuto e le nngwe ka mafoko a mabedi, mme tlhopho eo e re ruta sengwe. Mo go Diane 16:32 lefoko ke mashal (H4910, go busa) — lefoko la puso, le le dirisitsweng malebana le mabone a a beetsweng go busa motshegare le bosigo (Genesise 1:18), le ka Josefa yo o dirilweng mmusi mo lefatsheng lotlhe la Egepeto (Genesise 45:8). Mo go Diane 25:28 lefoko ke matsar (H4623, taolo), le le tswang mo go atsar (H6113, go thibela). Lefoko le lengwe ke mmusi yo o dutseng mo setulong sa bogosi; le lengwe ke thibelo e e tshegeditseng lobota. Modimo o bala moya wa motho ka boene e le puso e e tshwanetseng go busiwa gape e le motse o o tshwanetseng go disiwa.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

Bagalatia 5:22 Mme fa Mowa O O Boitshepo o laola matshelo a rona o tlaa ungwa loungo lwa mofuta o mo go rona: lorato, boitumelo, kagiso, bopelotelele, bopelonomi, bomolemo, boikanyego

LOUNGO LWA MOYA = LORATO + BOITUMELO + KAGISO + BOPELOTELELE + BONOLO + BOMOLEMO + TUMELO.

Bagalatia 5:23 tshiamo le boitshwaro; mme fa ga gona kgogakogano le melao ya Sejuta.

[G1466 egkrateia ■]

BOPELONOMI + BOIKGAPO + GA GO NA MOLAO O KGATLHANONG LE DITSHO TSE.

(Megopolo a me — ela pele o lemoge se temperance E LENG SONE: ke LOUNGO, mme loungo lo lo tsalwa ke Mowa. egkrateia (G1466, boitshwaro) ke lofelo la maina a a robongwe a a boletsweng, mme lefoko le agelwe mo go kratos (G2904, thata) — thata e mo teng, taolo mo go wena o o boleng. Tlholego e leswe ga e ka nna ya ntsha loungo lo; Mowa o o godisa mo go bao ba tsamayang mo Mowa. Mme kgatthanong le dilo tse ga go na molao.)

I. TAOLO YA MOYA WA MOTHO KA BOENE

A. Proverbs 16:32 ↗ *read this in your Bible*

YO O LAOLANG MOWA WA GAGWE O MOLEMO GO MO GAISA YO O THAPANG MOTSE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — lefoko ke mashal (H4910, go busa), lefoko la puso. Modimo o bala motho yo o busang mowa wa gagwe a le botoka go feta yo o nonofileng, a le botoka go feta yo o thopang motse. Puso e kgolo ka go feta tsotlhe ke ya kafa teng.)

B. Proverbs 25:28 ↗ *read this in your Bible*

YO O SA LAOLENG MOYA WA GAGWE = MOTSE O O SENYEGILENG + O O SENANG DIPHUTHEGO.

(Megopolo ya me — fano lefoko ke matsar (H4623, taolo), le tswang mo go atsar (H6113, go thibela): kganelo. Fa go se na kganelo, ga go na dikota; mme kwa dikota di wetseng teng, mmaba mongwe le mongwe o a tsena.)

II. BOFANG DINO TSA MOGOPOLO WA LONA — NNA BABEETLANA, NNA BALEBELI

A. I Petere 1:13 Jaanong lo ka lebelela ka tlhoaafalo le tlhalefo ya tshiamo ya Modimo fa Keresete Jesu a bowa. **[G3525 nepho ■]**

BOFANG DITHAPO TSA MOGOPOLO WA LONA + LO NNE LO ITEKANETSE + LO SOLOFELE GO FITLHA BOKHUTLONG.

B. I Petere 5:8 Itlhokomeleng, lo lebeleleleng ditlhaselo tse di tswang kwa go Satane, mmaba, wa lona yo mogolo. O potologa jaaka tau e e dumang e e bolailweng ke tlala, o batla mongwe go mo gagolaka.

[G3525 nepho ■]

NNANG LO ITEKANETSE, LO DISEGE + MMABA WA LONA DIABOLOSE, JAAKA TAU E DUMANG, O TSAMAYA A POTAPOTA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — Petoro o simolola lokwalo lwa gagwe ka go re, baakanyetsa mogopolo wa gago tiro, nna tekatekano; mme o le konela ka go re, nna tekatekano, nna kelotlhoko. Mo bofelong o bontsha lebaka: MOBABA wa gago. nepho (G3525, go itila beine) go raya go nna botlhale, go nna kelotlhoko. Mogopolo o o sa baakanyediwang o ntse jaaka motse o o sena marako; mme tau e tsamaya e potologa, e batla yo e ka mo metsang.)

III. BANA BA LETSATSI — A RE DISEGE MME RE NNE BA TLHOAFALO

A. I Bathesalonia 5:6 Jalo itlhokomeleng, lo se robale jaaka ba bangwe. Lebelelang go bowa ga gagwe lo bo lo nne boitekanelo. **[G3525 nepho ■]**

JALO ITLHOKOMELENG, LO SE ROBALE JAAKA BA BANGWE + LEBELELANG GO BOWA GA GAGWE LO BO LO NNE BOITEKANELO.

B. I Bathesalonia 5:8 Mme a rona ba re nnang mo leseding re nne boitekanelo re sireleditswe ke thebe ya tumelo le lorato, mme re apare tsholofelo ya boitumelo ya poloko jaaka tlhoro ya itshireletso.

[G3525 nepho ■]

A RONA, BA MOTSHEGARE, RE ITEKANYE + SEBATI SA TUMELO LE LORATO + KA KGABO YA TLHOGO, TSOLOFELO YA POLOKO.

(Megopolo ya me e le nosi — ba ba robalang ba robala bosigo, le ba ba tagwang ba tagwa bosigo (1 Bathesalonika 5:7); mme lona lo bana ba motshegare. Ela tlhoko se motho yo o itekanetseng a se aparang: sešireletsi sa sehuba, le kwêpa.)

Boitekanelo ke dibokwa. Mme kwêpa ke TSHOLOFELO — mogopolo o o itekanetseng ke mogopolo o o solofelang, jaaka Petere le ene a bua jalo: nnang le boitekanelo, mme lo solofele go fitlha kwa bokhutlong.)

IV. A BOLEO BO SE KE BO BUSE — GA SE KA FA TLASE GA TAOLO YA SEPE

A. I Bakorintha 6:12 Ke ka dira sengwe le sengwe se ke se batlang fa Keresete a sa nkganele, mme dilo dingwe tsa dilo tse ga di a ntshiamela. Le fa ke letlelelwa go di dira, ke tlaa gana go di dira fa ke akanya gore di ka dira sekgopi se se ntseng jalo mo go nna se ke se ka keng ka se kganela motlhofo fa ke batla go se kganela. **[G1850 exousiazō]**

DILO TSOTLHE DI A LETLELELWA + DILO TSOTLHE GA DI SIAMELE + GA NKI KE LAOLWA KE THATA YA SEPE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — exousiazō (G1850, go tshwara taolo mo godimo ga) — Strong's e a re, go tlisa mo taolong ya. Fano ke teko ya motho yo o itshwarang sentle bakeng sa dilo tse di tshwanetsweng: e seng fela, a e a tshwanetswe? mme, a e tla nna le taolo mo go nna? Selo se se tshwanetsweng se se go laolang se fetogile mong wa gago; ga go na motho yo a ka direlang bahumagadi ba babedi.)

B. Baroma 6:12 Se tlhole o letlelela sebe go laola mmele wa gago o o kgobaletseng; se ineele mo dithatong tsa one tse di leofang. **[G936 basileuo]**

SE TLHOLE O LETLELELA SEBE GO LAOLA MMELE WA GAGO O O KGOBALETSENG.

C. Baroma 6:13 Se letleleleng tokololo epe ya mebele ya lona go nna didirisiwa tsa boleo, go dirisiwa mo go direng boleo; mme ineeleng gotlhelele mo Modimong, tokololo nngwe le nngwe ya lona, gonne lo tswa mo losong mme lo batla go nna didirisiwa tsa Modimo, go dirisiwa mo megopolong ya one e e siameng. **[G3936 paristemi]**

GO SE NEELE DITOKAFALO TSA LONA MO BOLEONG + LO INEELE MO MODIMONG + DITOKAFALO TSA LONA E LE DIDIRISWA TSA TSHIAMO.

D. Baroma 13:14 Mme kopang Morena Jesu go lo thusa go tshela jaaka lo tshwanetse, le gone lo se ka lwa etleeletsa nama go diragatsa dithato tsa yone. **[G4307 pronoia]**

APARA MORENA JESU KERESTE + LO SE DIRELE NAMA THULAGANYO.

(Megopolo a me a botlhale — basileuo (G936, go busa) ke lefoko la kgosi: sebe se batla setulo sa bogosi mo mmeleng o swang, mme boitshwaro jwa go ikgapa bo re, ga se kitla se busa. Le pronoia (G4307, tebelelo pele) ke tokafalatso — thulaganyo e ntlhamaletseng pele. Motho yo o ikgapang ga a direle mokwa wa boleo tokafalatso epe; ga a boloke didirisiwa dipe tsa moba wa gagwe. O apara Morena Jesu Keresete, mme o neela dikarolo tsa mmele wa gagwe go Modimo.)

V. PELO E IKALETSENG, LE MONNA YO O ITEKANELANG

A. Daniel 1:8 ↗ *read this in your Bible*

DANIELE O IKALETSA MO PELONG YA GAGWE → O NE A KA SE ITSHOLETSE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — sum (H7760, go beela) e kaya go tlhoma, go baya: Daniele o e beela mo pelong ya gagwe pele dijo tsa kgosi di beelwa fa pele ga gagwe. Tshwetso e ne e tla pele ga karolo ya dijo. Boitshwaro jo bo lekanyeditsweng ga bo tsalwe mo oreng ya thaelo; bo swetswe pele.)

B. I Bakorintha 9:25 Go gapa sekgele mo kgaisanong lo tshwanetse go itatola bolona le dilo di le dintsi tse di ka lo kganelang go dira ka botlalo. Mosiami o tsena mo matshwenyegong a le mantsi fela go gapa talama e tala kgotsa senwelo sa gauta, mme rona re direla tuelo ya selegodimo e e sa ka keng ya nyelela.

[G1467 egkrateuomai]

MOTHO MONGWE LE MONGWE YO O GAPANG SEKGELE MO KGAISANONG O ITATOLA DILO TSOTLHE → TUELO E E SA KA KENG YA NYELELA.

(Mogopolo wa me ka bo nna — fano lefoko ke lediri, egkrateuomai (G1467, go itshwara ka boikgapo) — boitshwaro jo bo itekanetseng mo tirong. Mme lemoga selekanyo: go itshwara mo dilong TSOTLHE, e seng mo go dingwe fela. Bao ba siamang go tabogela serwalo se se bolang, ba itima dilo di le dintsi tse di letleletsweng ka baka la sefoko se le sengwe fela; go feta jalo re tshwanetse go dira jalo rona, ba re siameng go tabogela serwalo se se sa boleng.)

Proverbs 16:32 ↗ *read this in your Bible*

YO O LAOLANG MOWA WA GAGWE O MOLEMO GO MO GAISA YO O THAPANG MOTSE.

Proverbs 25:28 ↗ *read this in your Bible*

YO O SA LAOLENG MOYA WA GAGWE = MOTSE O O SENYEGILENG + O O SENANG DIPHUTHEGO.

I Bakorintha 9:25 Go gapa sekgele mo kgaisanong lo tshwanetse go itatola bolona le dilo di le dintsi tse di ka lo kganelang go dira ka botlalo. Mosiami o tsena mo matshwenyegong a le mantshi fela go gapa talama e tala kgotsa senwelo sa gauta, mme rona re direla tuelo ya selegodimo e e sa ka keng ya nyelela.

[G1467 egkrateuomai ■]

GO GAPA SEKGELE MO KGAISANONG LO TSHWANETSE GO ITATOLA BOLONA LE DILO DI LE DINTSI TSE DI KA LO KGANELANG GO DIRA KA BOTLALO.

(Dikakanyo tsa me tse di ikutlwang — ke tlhomile diane tse pedi mmogo, ka gonne tsoopedi di bua di dirisa setshwantsho sa MOTSE. Motho yo o laolang mowa wa gagwe o molemo go feta yo o thopang motse; mme motho yo o se nang taolo O NNA MOTSE — o thubagane, o se na dikgoro. Mowa o o tshwanang o ka nna motse o o sireletsegileng kgotsa motse o o thubaganeng, mme taolo ke pharologanyo. Foo Paulo o ema jaaka mosupi wa boraro: bogosi bo isiwa go yo o laolang boitshwaro jwa gagwe, mme mo DILONG TSOTLHE. Yo mongwe le yo mongwe yo o phemang go bona bogosi o tshwanetse pele go nna mmusi mo teng ga gagwe; mme serwalo sa gagwe ga se ka ke se bola.)

MORITI LE PHITLHELELO

Shadow Genesis 39:9 ↗ *read this in your Bible*

KA NA NNA KA DIRA BOSULA JO BOGOLO JO + KA LEOFA MO GO MODIMO JANG?

Shadow Genesis 39:12 ↗ *read this in your Bible*

O TLOGETSE SEAPARO SA GAGWE MO SEATLENG SA GAGWE, A HELELA, A TSWA KO NTLE.

Fulfillment II Timotheo 2:22 Tshaba sengwe le sengwe se se ka go nayang dikgopolo tse di bosula tse makawana gantsi ba nang le tsone, mme o nne gauifi le sengwe le sengwe se se go dirang gore o batle go dira tshiamo. Nna le tumelo le lorato, mme o nne botsalano le ba ba ratang Morena ebile ba na le dipelo tse di itshekileng. **[G5343 pheugo ■]**

TSHABA GAPE DIKELETSO TSA BOSHA + LATELELA TSHIAMO, TUMELO, LORATO, KAGISO.

(Megopolo ya me — Josefe ke moriti wa taolo pele taolo e kwalwa. Karabo ya gagwe e ne e ntse e siame pele go tlisiwa teko — jaanong ke tla dira jang bosula jo bogolo jo, ke leofela Modimo? — fela jaaka tshwetso ya Daniele e ne e ntse e siame pele portion e tla. Mme fa a mo tshwara seaparo, o ne a tlogela seaparo a tshaba — nus (H5127, go tshaba). Paulo o kwala se se tshwanang go Timotheo mo lefokong le le lengwe: pheugo (G5343, go tshaba) — tshaba dikeletso tsa bosha gape. Ela tlhoko: lefoko ga se ema o lwe, fa e se TSHABA — mme mmogo le go tshaba, go tla go sala morago: sala morago tshiamo, tumelo, lorato, kagiso. Josefe o ne a latlhegela seaparo mme a ipoloka a itshekile.)

KWALO

II Petere 1:6 Gape, ithuteng go beela dikeletso tsa lona fa thoko gore lo tle lo nne pelotelele le tshiamo, ka boitumelo lo letla Modimo go tsamaya le lona. **[G1466 egkrateia ■]**

KITSONG BOITSHWARO + BOITSHWARONG BOPELOTELELE + BOPELOTELELENG TSHIAMO.

Tito 2:12 mme mo go yone neo e, go tla temogo ya gore Modimo o batla gore re furalele botshelo jo bo senang Modimo le dithato tsa boleo, mme re tshele matshelo a a molemo, matshelo a a boifang Modimo ka letsatsi le letsatsi **[G4996 sophronos ■]**

GO GANA BOSAITAN LE DIKGATLHEGO TSA LEFATSHE + GO TSHELA KA BOTLALEFI, KA TSHIAMO, LE KA BOMODIMO.

Tito 2:13 re lebeletse nako e ntle eo, e re ntseng re e lebeletse, e kgalalelo ya One e tlaa bonwang, kgalalelo ya Modimo wa rona o mogolo le Mmoloki Jesu Keresete. **[G1680 elpis ■]**

RE LEBELETSE NAKO E NTLE EO, E RE NTSENG RE E LEBELETSE + E KGALALELO YA ONE E TLAA BONWANG, KGALALELO YA MODIMO WA RONA O MOGOLO LE MMOLOKI JESU KERESETE.

(Megopolo ya me ya botho — fano ke kakaretso ya bosupi jotlhe. Boitshwaro ke leungo la Mowa, le kgato mo lobapiso lo tlogang tumelong go ya loratong. Ke molao wa moya wa motho ka boene; mogopolo o kgutsitseng o baakantseng; mmele

o se ka fa tlase ga taolo ya ope; pelo e ikemiseditseng ya Daniele; dinao tse tshabang tsa Josefa. Mme moruti wa yona ke mang? TSheGOFATSO — tshegofatso ya Modimo e go tlisang poloko e re ruta go re "nnyaa" mo bosaikanyeng le go eletsa dilo tsa lefatshe, le go tshela ka tekano, RE LEBILE tsholofelo eo e sego. Motho yo o itshwarang sentle a ka letla karolo go tsamaya, ka gore o lebeletse ponatshego; mme serwalo sa gagwe ga se bole gape, le e seng go swaba.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. **Bagalatia 5:23 — Bopelonomi, boitshwaro; mme fa ga gona kgogakgogano le melao ya Sejuta.**
 - a) ga go na kahlolo
 - b) go se nne molao
 - c) go se tlotle motho ka sebele
2. **1 Petere 5:8 — Itlhokomeleng, lo lebeleleng ditlhaselo tse di tswang kwa go Satane, mmaba, wa lona yo mogolo. O potologa jaaka:**
 - a) moengele wa lesedi
 - b) legodu bosigo
 - a) tau e e dumang
3. **Diane 16:32 — Yo o bonya wa go galefa o molemo go feta o thata; le yo o laolang mowa wa gagwe go feta:**
 - a) yo o thopang motse
 - b) yo o thata
 - c) yo o kgaogantseng thopo
4. **Diane 25:28 — Motho yo o se nang taolo ya mowa wa gagwe o tshwana le:**
 - a) leino le lo robegileng, le lona lo tswileng mo pheteng
 - b) lebota le le kobang, le legora le le tekatekang
 - c) motse o o thubegileng, o senang dikgore
5. **Baroma 13:14 — Mme kopang Morena Jesu go lo thusa go tshela jaaka lo tshwanetse, le gone lo se ka lwa etleeletsa:**
 - a) nama, go diragatsa dithato tsa yone
 - b) mmele, se lo tla se apara
 - c) moso
6. **2 Petere 1:6 — Le go itse, tshiamo; le go tshiamo, bopelotelele:**
 - a) bopelotelele
 - b) botshepi
 - c) bopelonomi jwa bokaulengwe
7. **Baithuti 2:12-13 — Re fularetsa go tlhoka bomodimo le dithato tsa lefatshe, re tshele matshelo a a molemo, matshelo a a boifang Modimo ka letsatsi le letsatsi; re lebeletse:**
 - a) topollo ya thepe e e rekilweng
nako e ntle eo, e re ntseng re e lebeletse, e kgalalelo ya One e tlaa bonwang, kgalalelo ya Modimo wa rona o mogolo le Mmoloki Jesu Keresete
 - c) magodimo a masha le lefatshe le leshe, mo go nnang tshiamo mo go teng

KARABO E E TSHWANETSENG: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-a, 7-b

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KAFA MORITI O TLISANG LESEDI KA TENG: JOSEFE O NE A TSHABA, A ITSHIAMOLOLA (GENESISE 39:12); MME DAFIDE O NE A NNA A SA TLOGA KWA JERUSALEMA, A BONA, A TSAYA (2 SAMUELE 11:1-4) — MONNA YO O TSHABILENG LE MONNA YO O NENG A NNA, BA IPAACANYEDITSE THUTO YA BONE.

→ KA FA MAFOKO A NANG LE BOKAO: MOLAO MO GO DIANE 16:32 KE MASHAL (H4910, GO BUSA), MME MOLAO MO GO DIANE 25:28 KE MATSAR (H4623, TAOLO) — LEFOKO LENGWE KE PUSO, LE LENGWE KE TSHWARO — SEKASEKA LEFOKO LENGWE LE LENGWE LE EME KAE, LE GORE KE KA NTLHA YA ENG.

→ KAFA KGOLAGANO E NTŠHA E E TLHALOSANG SENO KA TENG: BA E LENG BA GA KERESETE BA BAPOTSE NAMA MMOGO LE MAIKUTLO A YONA LE DIKELETSO TSA YONA (BAGALATIA 5:24), MME FA RE TSHELA KA MOWA, A RE TSAMAYENG LE KA MOWA (BAGALATIA 5:25) — DITEMANA TSE DI LATELANG FA MORAGO GA SESUPO, DI IPAAKANYEDITSE THUTO YA TSONA.

KA MOO GO RERWANG: PAULO O NE A LEBISA MAFOKO A TSHIAMO, BOITSHWARO, LE KATLHOLO E E TLANG, MME FELIGISE A ROROMA (DITIRO 24:25) — LEFOKO LE LE TSHWANANG EGKRATEIA (G1466, BOITSHWARO) LE EME MO THERONG GARENG GA TSHIAMO LE KATLHOLO.

KAFA O KA SE DIRISANG MO GO WENA: KE TSHWARA MMELE WA ME, KE O BAYA MO TAOLONG (1 BAKORINTHE 9:27) — MME JALO KE TABOGA, GORE KE TLE KE FITLHELE (1 BAKORINTHE 9:24).

KA FA GO TSENELELANG BOSAKHUTLENG: BA DIRA JALO GO BONA SERWALO SE SE BOLANG; MME RONA RE BONA SE SE SA BOLENG (1 BAKORINTHE 9:25) — SERWALO SA KGALELELO SE SE SA FIFALENG (1 PETERE 5:4), LE TSHOLOFELO EO E SEGO MOLEMO, PONATSHEGO E E GALALELANG (TITO 2:13).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).